

**122.**

Na osnovu člana 95 tačka 6. Ustava Crne Gore, predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**  
**O POSTAVLJANJU NA DUŽNOST**  
**IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U**  
**REPUBLICI SAN MARINO**

I

Postavlja se Sanja Vlahović na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici San Marino, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Rimu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-141

Podgorica, 30. januar 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović**, s.r.

**123.**

Na osnovu člana 95 tačka 6. Ustava Crne Gore, predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**

**O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG  
AMBASADORA CRNE GORE U REPUBLICI GRČKOJ**

**I**

Opoziva se Petar Popović sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Grčkoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Atini, zbog isteka mandata.

**II**

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

**III**

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-150

Podgorica, 5. februara 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović, s.r.**

**124.**

Na osnovu člana 95 tačka 6. Ustava Crne Gore, predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**  
**O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG**  
**AMBASADORA CRNE GORE**  
**U REPUBLICI KIPAR**

**I**

Opoziva se Petar Popović sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kipar, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Atini, zbog isteka mandata.

**II**

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

**III**

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-150

Podgorica, 5. februara 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović**, s.r.

**125.**

Na osnovu člana 95 tačka 6. Ustava Crne Gore, predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**  
**O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG**  
**AMBASADORA CRNE GORE**  
**U REPUBLICI KOREJI**

I

Opoziva se Branko Perović sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Koreji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-151

Podgorica, 5. februara 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović**, s.r.

**126.**

Na osnovu člana 95 tačka 6. Ustava Crne Gore, predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ  
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI  
IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U  
REPUBLICI INDONEZIJI**

I

Opoziva se Branko Perović sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Indoneziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-151

Podgorica, 5. februara 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović**, s.r.

**127.**

Na osnovu člana 95 tačka 6. Ustava Crne Gore, predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ**  
**O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG**  
**AMBASADORA CRNE GORE PRI ASEAN-u**

**I**

Opoziva se Branko Perović sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore pri ASEAN-u, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona.

**II**

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

**III**

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-151

Podgorica, 5. februara 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Filip Vujanović, s.r.**

**128.**

Na osnovu člana 10 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica ("Službeni list CG", br. 76/10 i 60/11) i člana 19 stav 1 alineja 4 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica ("Službeni list CG", br. 13/11,60/11 i 39/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. decembra 2017. godine, donijela je

**ODLUKU  
O RASPODJELI DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM  
ODGOVORNOŠĆU „CRNOGORSKI OPERATOR  
TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE" - PODGORICA**

Član 1

Dobit DOO "Crnogorski operator tržišta električne energije" - Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), iskazana u finansijskim iskazima Društva, za period od osnivanja zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, iznosi 452.072,00 €.

Član 2

Dobit iz člana 1 ove odluke, Vlada Crne Gore će rasporediti na način da:

- iznos od 50.010,00 € predstavlja osnivački ulog Društva za osnivanje Berze električne energije DOO, Podgorica,
- iznos od 402.062,00 € ostaje kao neraspoređena dobit Društva.

Član 3

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-4014

Podgorica, 28. decembra 2017. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**129.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Ministarstvo prosvjete donijelo je

**R J E Š E N J E**  
**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI**  
**“ČAROBNA ZEMLJA”, HERCEG NOVI**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnoj predškolskoj ustanovi „Čarobna zemlja“, Herceg Novi za realizovanje javno važećeg obrazovnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - primarni program u cjelodnevnom i poludnevnom trajanju.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: UP I 060-112/2017-2

Podgorica, 26. januara 2018. godine

Ministar,  
dr **Damir Šehović**, s.r.



**130.**

Na osnovu člana 19 stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br. 13/07, 32/11 i 54/16), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

**P R A V I L N I K**  
**O VRSTAMA NAGRADA I PRIZNANJA UČESNICIMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I**  
**NAČINU NJIHOVE DODJELE**

**Predmet**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se vrste nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja za posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara, način njihove dodjele, kao i izgled i sadržaj priznanja.

**Upotreba rodno osjetljivog jezika**

**Član 2**

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Nagrade**

**Član 3**

Nagrade, u smislu ovog pravilnika, su:

1) novčana nagrada u iznosu od jedne do tri prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike;

2) poklon u vidu materijalno-tehničkog sredstva i opreme koja se koristi za zaštitu i spašavanje, stručne literature, pretplate na stručne časopise i biltene.

**Priznanja**

**Član 4**

Priznanja, u smislu ovog pravilnika, su:

1) plaketa zaštite i spašavanja;

2) značka zaštite i spašavanja;

3) zahvalnica.

**Javni poziv**

**Član 5**

Postupak dodjele nagrada i priznanja počinje objavljivanjem javnog poziva za podnošenje predloga za dodjelu nagrada i priznanja.

Javni poziv iz stava 1 ovog člana objavljuje se najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji cijele Crne Gore i na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 15. januara kalendarske godine u kojoj se nagrade i priznanja dodjeljuju.

Rok za dostavljanje predloga za dodjelu nagrada i priznanja traje 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

### **Podnosilac predloga**

#### **Član 6**

Predlog za dodjelu nagrada i priznanja mogu da podnesu državni organi, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, nevladine organizacije, humanitarne organizacije, privredna društva, preduzetnici i druga pravna i fizička lica.

Predlog iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu.

### **Sadržina predloga**

#### **Član 7**

Predlog za dodjelu nagrada i priznanja sadrži:

- 1) podatke o učesniku zaštite i spašavanja koji se predlaže za nagradu i priznanje;
- 2) obrazloženje predloga za dodjelu nagrade ili priznanja i razlozima predlaganja (opis djela, akcije ili poduhvata zbog kojeg se predlaže dodjela nagrade ili priznanja);
- 3) vrstu nagrade ili priznanja za koju se učesnik zaštite i spašavanja predlaže;
- 4) podatke o predlagaču.

Predlog iz stava 1 ovog člana može da sadrži i priloge (popis ostalih ostvarenih rezultata učesnika zaštite i spašavanja na području zaštite i spašavanja i sl.) na osnovu kojih se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata učesnika zaštite i spašavanja predloženog za dodjelu nagrade i priznanja.

### **Komisija**

#### **Član 8**

Postupak dodjele nagrada i priznanja sprovodi komisija koju čine predsjednik i četiri člana, a koju obrazuje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar).

### **Objavljivanje odluke**

#### **Član 9**

Odluka o dodjeli nagrada i priznanja objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

### **Uručivanje nagrada i priznanja**

## **Član 10**

Nagrade i priznanja uručuje ministar ili lice koje on ovlasti.

Nagrade i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja uručuju se na prigodan način, prilikom obilježavanja Dana zaštite i spašavanja.

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati i posthumno.

## **Plaketa zaštite i spašavanja**

### **Član 11**

Plaketa zaštite i spašavanja izrađena je od metala, dimenzija 200 x 130 x 5 mm, srebrnaste boje, sa utisnutim međunarodnim znakom civilne zaštite prečnika 75 mm, reljefno izdignutim Grbom Crne Gore u sredini trougla i nazivima: „CRNA GORA” i „PLAKETA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA”, koji su ispisani latiničnim pismom (Obrazac 1).

Plaketa zaštite i spašavanja smještena je u kutiji od kože, crvene boje, dimenzija 250 x 170 x 50 mm, sa utisnutim Grbom Crne Gore na središnjem dijelu poklopca kutije.

Na poklopcu, sa unutrašnje strane, na papiru konztruk 150gr/m<sup>2</sup> ispisan je tekst odluke o dodjeli plakete zaštite i spašavanja.

Unutrašnjost kutije je obložena čojom crvene boje.

## **Značka zaštite i spašavanja**

### **Član 12**

Značka zaštite i spašavanja izrađena je od metala u obliku kruga, prečnika 30 mm, sa utisnutim međunarodnim znakom civilne zaštite i reljefno izdignutim Grbom Crne Gore u sredini trougla i nazivima: „ZAŠTITA I SPAŠAVANJE“ i “CRNA GORA”, koji su ispisani latiničnim pismom (Obrazac 2).

Značka zaštite i spašavanja smještena je u kutiji od kože, crvene boje, dimenzija 60 x 60 x 30 mm, sa utisnutim Grbom Crne Gore na središnjem dijelu poklopca kutije.

Unutrašnjost kutije je obložena čojom crvene boje.

## **Zahvalnica**

### **Član 13**

Zahvalnica je izrađena na natural pergament papiru 230 g/m<sup>2</sup>, dimenzija 350 x 250 mm, crvene boje, oivičena žutim zvjezdicama i sadrži Grb Crne Gore, nazive: „CRNA GORA” i „Ministarstvo unutrašnjih poslova”, naziv „ZAHVALNICA”, mjesta za ime, ime oca i prezime fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica kome se dodjeljuje zahvalnica, razloge dodjele zahvalnice, broj, mjesto i datum izdavanja, kao i pečat i potpis ministra (Obrazac 3).

Zahvalnica je smještena u fascikli od vještačke kože, crvene boje, sa utisnutim Grbom Crne Gore na prednjoj strani fascikle.

## **Obrasci**

### **Član 14**

Obrasci br. 1, 2 i 3 sastavni su dio ovog pravilnika.

### **Prestanak važenja**

#### **Član 15**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku dodjele nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja („Službeni list CG“, broj 39/13).

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 16**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

01Broj: 011/18-5492/1

Podgorica, 6. februara 2018. godine

Ministar,  
**Mevludin Nuhodžić, s.r.**

CRNA GORA



PLAKETA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

**OBRAZAC 2**





CRNA GORA  
Ministarstvo unutrašnjih poslova

# ZAHVALNICA

---

(Ime, ime oca i prezime fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica)

---

---

(Razlog dodjele zahvalnice)

---

(Broj)

---

(Mjesto i datum izdavanja)

MP

---

(Ministar)

## 131.

Na osnovu člana 40 st. 5 i 6 Zakona o vinu ("Službeni list CG", broj 41/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

### P R A V I L N I K O LISTI VINA ZA KOJE JE U 2017. GODINI IZDATA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET

#### Član 1

Lista vina za koje je u 2017. godini izdata dozvola za stavljanje u promet data je u Prilogu, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

#### Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 320-253/18-2  
Podgorica, 31. januara 2018. godine

Ministar,  
mr **Milutin Simović**, s.r.

## PRILOG

### Lista vina za koje je u 2017. godini izdata dozvola za stavljanje u promet

Naziv vina	Proizvođač
"Crmnički Vranac", berba 2016.	Ljutica Radovan
"Bahus", berba 2015.	Đukić Marko
"Luča", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Pro anima-Chardonnay-Sauvignon", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Pro anima-Pinot blanc", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Moje vino Bijelo", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Moje vino Roze", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Moje vino Crveno", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Podgoričko bijelo", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Krstač", berba 2016. (1,0 lit.)	"13 Jul - Plantaže" AD
"Krstač", berba 2016. (0,75 lit. i 0,187lit.)	"13 Jul - Plantaže" AD



"Chardonnay", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Cabernet Premium", berba 2012.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Sauvignon", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Rose", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Vranac", berba 2016. (1,0 lit.)	"13 Jul - Plantaže" AD
"Vranac", berba 2015. (0,75 lit. i 0,187lit.)	"13 Jul - Plantaže" AD
"Cabernet", berba 2014.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Merlot", berba 2014.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Vranac barrique ", berba 2013.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Chardonnay barrique ", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Premijer", berba 2011.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Medun", berba 2013.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Vladika", berba 2013.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Club Krstač", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Malvazija", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Žižak", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Vranac", berba 2015. (3,0 lit.)	"13 Jul - Plantaže" AD
"Epoha", berba 2012.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Club Vranac", berba 2015.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Club Roze", berba 2016.	"13 Jul - Plantaže" AD
Pjenušavo vino "Crnogorski Val Rose-ekstra suvo", 2012.	"13 Jul - Plantaže" AD
"Renaissance", berba 2013.	doo „Fishta Export – Import“
"Balkanska carica", berba 2015.	Saša Bojanović
"Balkanska carica", berba 2016.	Saša Bojanović
"MI-RAI", berba 2016.	Brajović Tanja
"Savina Chardonnay", berba 2016.	doo"Castel Savina"
"Savina Rose", berba 2016.	doo"Castel Savina"
"Savina Cabernet Sauvignon", berba 2015.	doo"Castel Savina"
"Savina Merlot", berba 2015.	doo"Castel Savina"
"Krin", berba 2016.	Mašanović Milutin
"Dionis", berba 2016.	Mašanović Milutin
"Buća", berba 2016.	Mašanović Milutin
"Šardone", berba 2016.	doo" Terrae Car"
"Arhonto Vranac", berba 2016.	Krgović Ljubiša
"Arhonto Rose", berba 2016.	Krgović Ljubiša
"Arhonto Chardonnay", berba 2016.	Krgović Ljubiša
"Suvo crveno vino -Vranac", berba 2015.	doo "Neksan"
"Vranac", berba 2015.	doo "Neksan"
"Belo vino", berba 2015.	doo "Neksan"
"Monte Grande-Vranac", berba 2016.	Knežević Perica
"Monte Grande-Rose", berba 2016.	Knežević Perica
"Monte Grande-Chardonnay", berba 2016.	Knežević Perica
"Monte Grande- Chardonnay limited", berba 2016.	Knežević Perica

"Vranac", berba 2016.	Vukmirović Danilo
"Vranac barrique", berba 2016.	Vukmirović Danilo
"Vranac Galant", berba 2016.	doo "Vinarija Četković"
"Vranac barrique Galant", berba 2016.	doo "Vinarija Četković"
"Vranac barrique", berba 2016.	doo "Vinarija Radević"
"Syrah", berba 2016.	doo "Vinarija Radević"
"Renee", berba 2016.	doo "Vinarija Radević"
"Roze barrique", berba 2016.	doo "Vinarija Radević"
"Cabernet Sauvignon barrique", berba 2016.	doo "Vinarija Radević"
"Radević Estate- Aman Sveti Stefan- Vranac, barrique", 2016.	doo "Vinarija Radević"
"Vranac- Cabernet Sauvignon barrique", berba 2016.	doo "Vinarija Radević"
"Chardonnay dry barrique", berba 2016.	doo "Vinarija Radević"
"Ratac", berba 2012.	doo "Tap Jović br. 1"
"Marija", berba 2012.	doo "Tap Jović br. 1"
"BUK-Marselan", berba 2016.	doo "BUK"
"BUK-Chardonnay", berba 2016.	doo "BUK"
"BUK-Rose", berba 2016.	doo "BUK"
"BUK-Vranac", berba 2016.	doo "BUK"
"Idea", berba 2016.	doo "Ravil"
"Harmonija", berba 2016.	doo "Ravil"
"Gea", berba 2016.	doo "Ravil"
"Tellus", berba 2016.	doo "Ravil"
"Zenta Vranac", berba 2015.	"Vinarija Vučinić"
"Zenta Kratošija", berba 2015.	"Vinarija Vučinić"
"Zenta Rose", berba 2015.	"Vinarija Vučinić"
"Zenta Chardonnay", berba 2015.	"Vinarija Vučinić"
"Vukićević Malvazija", berba 2016.	doo "Vukićević Company "
"Vukićević Rose", berba 2016.	doo "Vukićević Company "
"Vukićević Vranac", berba 2016.	doo "Vukićević Company "
"Vukićević Vranac barrique", berba 2016.	doo "Vukićević Company "
"Bijela koalicija", berba 2016.	Delić Damjan
"Opolo", berba 2016.	Delić Damjan
"Vranac", berba 2015.	Delić Damjan
"Grand cuvee Vukodo", berba 2015.	Delić Damjan
"Aria chardonnay", berba 2016.	doo "Vinarija Bogojević"
"Aria rose", berba 2016.	doo "Vinarija Bogojević"
"Aria Cabernet", berba 2015.	doo "Vinarija Bogojević"
"Aria Vranac", berba 2015.	doo "Vinarija Bogojević"
"Cattaro", berba 2015.	doo "Vinarija Bogojević"
"Bogdan barrique", berba 2015.	doo "Vinarija Bogojević"
"Vranac", berba 2016.	Biotehnički fakltet
"Vranac barrique", berba 2015.	Biotehnički fakltet
"Troja Šardone", berba 2016.	doo "Amanda"

"Troja Rajnski rizling", berba 2016.	doo "Amanda"
"Troja Muskat otonel", berba 2016.	doo "Amanda"
"Troja Semion", berba 2016.	doo "Amanda"
"Troja Žižak", berba 2016.	doo "Amanda"
"Troja Vranac", berba 2015.	doo "Amanda"
"Troja Vranac", berba 2016.	doo "Amanda"
"Troja Vranac barrique", berba 2013.	doo "Amanda"
Vino od prosušenog grožđa "Troja Vranac ", berba 2015.	doo "Amanda"
Likersko vino "Troja Šardone ", berba 2016.	doo "Amanda"
Likersko vino "Troja Roze", berba 2015.	doo "Amanda"
Likersko vino "Troja Vranac ", berba 2015.	doo "Amanda"
"Miogos Cabernet", berba 2016.	Jovović Ranko
"Miogos Cabernet barrique", berba 2015.	Jovović Ranko
"Miogos Cabernet", berba 2015.	Jovović Ranko
"Taraš Vranac barrique", berba 2016.	Jovović Ranko
"Jednoško", berba 2016.	Jovović Ranko
"Jednoško barrique", berba 2015.	Jovović Ranko
"Jednoško", berba 2015.	Jovović Ranko

## 132.

Na osnovu čl. 14, 99, 100, 101, 107 i 108 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16 i 92/17), Plana raspodjele radio- frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio ("Sl. list CG ", br. 34/17), čl. 5, 6, 7, 10, 11 i 13 Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje ("Sl. list CG", br. 33/11), čl. 4 i 12 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga ("Sl. list CG", br. 25/11, 26/12, 38/14 i 11/16), Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 07.02.2017.godine, donio je

### **ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU PRAVA NA EMITOVANJE RADIJSKIH PROGRAMA**

1. Savjet Agencije za elektronske medije raspisuje javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje opštih radijskih programa na sljedećim frekvencijama iz Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija:

R.broj	Opština	Lokacija	Frekvencija	ERP(kW)	Visina depozita (EUR)
1.	Budva	Spas	<b>101,7</b>	1	402
2.	Herceg Novi	Žvinje	<b>103,2</b>	1	255
3.	Kotor	Vrmac	<b>97,4</b>	1	236
4.	Plav	Plav	<b>102,9</b>	1	143
5.	Podgorica	Sjenica	<b>107,9</b>	1	268
6.	Pljevlja	Tvrdaš	<b>106,7</b>	1	176

2. Zainteresovana lica mogu konkurisati za frekvencije iz tačke 1 ove Odluke i dobijanje statusa neprofitnog emitera.
3. Za sticanje statusa neprofitnog emitera i dodjelu prava na emitovanje, po tom osnovu, mogu se prijaviti samo: obrazovne ustanove, vjerske, studentske, učeničke i nevladine organizacije registrovane najmanje tri godine prije podnošenja prijave na javni konkurs. Neprofitni emiter je emiter koji dnevno objavljuje najmanje 50% sopstvene proizvodnje informativnih, kulturnih, obrazovnih i zabavnih sadržaja, pri čemu najmanje 25% dnevne produkcije mora služiti zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, naučnih, stručnih, umjetničkih, kulturnih i drugih potreba javnosti.
4. Za frekvencije iz tačke 1 ove Odluke, može se prijaviti svako pravno i fizičko lice koje je:
  - 4.1. registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog ili televizijskog programa i koje namjerava da emituje program posredstvom radio-difuznih frekvencija koje su predmet javnog konkursa;
  - 4.2. do dana podnošenja prijave na javni konkurs izmirilo sve dospjele finansijske obaveze prema Agenciji za elektronske medije (u daljem tekstu: Agencija) nastale po bilo kom osnovu;
  - 4.3. lokalni javni emiter koji ima interes da emituje program posredstvom radio-difuznih frekvencija koje su predmet javnog konkursa izvan granica jedinice lokalne samouprave koja je njegov osnivač.
5. Savjet Agencije za elektronske medije dodijeliće pravo na emitovanje opšteg **komercijalnog** radijskog programa posredstvom radio-difuznih frekvencija iz tačke 1 ove Odluke, na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterijum/podkriterijum	Maksimalni broj bodova za kriterijum
A - Obim i struktura programskih sadržaja podnosioca prijave	<b>50</b>
B - Organizaciona struktura planiranog programskog osoblja	<b>20</b>
C - Finansijski pokazatelji vezani za mogućnosti rentabilnog poslovanja i mogućnost opstanka na tržištu	<b>30</b>

6. Savjet Agencije za elektronske medije dodijeliće status **neprofitnog** emitera i pravo na emitovanje radijskog programa posredstvom radio-difuznih frekvencija iz tačke 1 ove Odluke na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterijum/podkriterijum	Maksimalni broj bodova za kriterijum
A - Struktura programskih sadržaja podnosioca prijave u sopstvenoj produkciji	<b>60</b>
B - Organizaciona struktura planiranog programskog osoblja	<b>40</b>

7. Bodovanje podnesenih prijava Savjet Agencije će izvršiti u skladu sa Odlukom o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijave na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa broj 01-200 od 07.02.2018.godine, koja je objavljena na veb sajtu Agencije za elektronske medije.
8. Prijava na javni konkurs podnosi se Agenciji na posebnom Obrascu 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje, koji čini sastavni dio Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje (u daljem tekstu: Pravilnik).

9. Uz uredno popunjen Obrazac 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje dostavlja se dokumentacija predviđena članom 11 Pravilnika, kao i pisani dokaz o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, saglasno članu 170 Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: „prateća dokumentacija“).  
S obzirom da se radi o konkursu za emitovanje radijskih programa, podnosioci prijava nijesu dužni da dostavljaju dokumentaciju navedenu pod tač. 11 i 12 člana 11 Pravilnika.
10. Pojašnjenja vezana za prateću dokumentaciju:
- 10.1. Dokaz o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije, je za:
- postojeće emitere:** važeći ugovor sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava;
  - podnosiocima prijava na javni konkurs koji nemaju status emitera:** predugovor, potvrda ili sličan dokument kojim organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava izražavaju spremnost da sa podnosiocem prijave potpišu ugovore ukoliko tom licu Agencija po osnovu ovog javnog konkursa izda odobrenje za emitovanje.
- 10.2. Dokaz o registraciji kod nadležnog organa, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije (član 11 stav 1 al. 1 Pravilnika), predstavlja za:
- privredna društva:** potvrda iz Centralnog registra privrednih subjekata da je društvo registrovano za obavljanje djelatnosti emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa;
  - nevladine organizacije** (udruženja, fondacije i sl.): kopija rješenja o upisu u Registar nevladinih udruženja, Registar nevladinih fondacija, Registar stranih nevladinih organizacija koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Obaveza upisa u ove registre je propisana članom 15 Zakona o nevladinih organizacijama ("Sl.list CG", br. 39/11 i 37/17);
  - sportske organizacije:** potvrda da je organizacija upisana u Registar sportskih organizacija koji vodi Uprava za mlade i sport. Obaveza podnošenja zahtjeva za upis u ovaj registar je propisana čl. 37 i 39 Zakona o sportu ("Sl.list CG", br. 36/11 i 36/13);
  - vjerske organizacije:** pravno valjani i na zakonu zasnovani dokument kojim se reguliše njihov pravni status u Crnoj Gori;
  - sindikalne organizacije,** poslovna udruženja, organizacije i fondacije čiji je osnivač država, kao i druge oblike udruživanja, koji se osnivaju posebnim zakonom ili na osnovu posebnog zakona: kopija rješenja o upisu u registar nadležnog organa ili akt o upisu u evidenciju nadležnog organa, odnosno drugi dokaz o sticanju pravnog statusa;
- 10.3. Svi subjekti koji konkurišu na javni konkurs moraju dostaviti original ili ovjerenu kopiju osnivačkog akta i važećeg Statuta dostavljenog nadležnom organu radi registracije odnosno upisa u evidenciju, u kojima mora biti naznačeno da će se baviti djelatnošću emitovanja radio i/ili televizijskog programa.
- 10.4. Dokaz o regulisanim pravima i obavezama podnosioca prijave sa korisnikom/vlasnikom objekta na/u kome je/će se instalirati studijska i emisiona oprema, koji se dostavlja kao dio prateće dokumentacije (član 11 stav 1 alineja 16 Pravilnika), predstavlja za:
- postojeće emitere:** ugovor sa korisnikom/vlasnikom objekta na/u kome će se instalirati studijska i emisiona oprema;
  - podnosiocima prijave na javni konkurs koji nemaju status emitera:** potvrda ili sličan dokument kojim korisnik/vlasnik objekta izražava spremnost da podnosiocu prijave obezbijedi prostor u/na objektu za instaliranje opreme ukoliko tom licu Agencija po osnovu ovog javnog konkursa izda odobrenje za emitovanje.
- 10.5. Dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv pravnog lica podnosioca prijave (član 11 stav 1 alineja 17 Pravilnika), predstavlja potvrda iz Privrednog suda koja ne smije biti starija od šest mjeseci.
- 10.6. Finansijske iskaze za dvije godine prije raspisivanja javnog konkursa (za 2015. i 2016. godinu).
- 10.7. Biznis plan (projekcija za pet godina), naveden kao dio prateće dokumentacije u članu 11 stav 1 tačka 6 Pravilnika, dužan je da dostavi podnosilac prijave koji se smatra novoosnovanim subjektom bez obzira na organizacioni oblik (privredno društvo, NVO, fizičko lice - preduzetnik ili dr.) tj. pravna lica koja zbog datuma osnivanja nemaju finansijske iskaze za dvije godine prije raspisivanja javnog konkursa.
11. Podnosilac prijave može dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je od značaja za odlučivanje o dodjeli prava na emitovanje.
12. Obrazac 1 - Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje dostupan je putem veb sajta Agencije [www.ardcg.org](http://www.ardcg.org), a može se preuzeti i u prostorijama Agencije svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati.
13. Podnosilac prijave koji emituje radijski program u vrijeme raspisivanja ovog javnog konkursa i konkuriše za frekvenciju u cilju produženja odobrenja ili proširenja zone pokrivanja opštim radijskim programom, ima obavezu da podnese prijavu na javni konkurs i dokumentaciju iz tač. 8, 9 i 10 ove Odluke. Izuzetno, podnosilac prijave koji emituje program u vrijeme raspisivanja javnog konkursa dostavlja:
- izmjene i dopune tehničke dokumentacije (projekta studijske tehnike) u odnosu na dokumentaciju na osnovu koje je izdato važeće odobrenje;

- ukoliko nema izmjena i dopuna tehničke dokumentacije (projekta studijske tehnike), potvrdu ili izjavu da nije bilo izmjena u odnosu na postojeću dokumentaciju.
14. Podnosilac prijave na javni konkurs dužan je da na žiro-račun Agencije broj **510-104-19** kod Crnogorske komercijalne banke ili **535-5335-79** kod Prve banke uplati **jednokratnu naknadu za razmatranje prijave** na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje u iznosu od:
    - 100,00 € za emitovanje radio programa u zoni servisa od najviše 4 jedinice lokalne samouprave;
    - 300,00 € za emitovanje radio programa u zoni servisa od najmanje 5, a najviše 9 jedinica lokalne samouprave;
    - 500,00 € za emitovanje radio programa u zoni servisa od 10 i više jedinica lokalne samouprave.Veličina zone servisa za koju se konkuriše utvrđuje se na osnovu maksimalnog broja frekvencija za koje podnosilac konkuriše na ovom javnom konkursu.  
Potvrda o uplati naknade dostavlja se zajedno uz prijavu na konkurs. Plaćanje ove naknade ni na koji način ne predstavlja garanciju da će pravo na emitovanje biti dodijeljeno.
  15. Podnosilac prijave na javni konkurs dužan je da na žiro-račun Agencije broj **510-104-19** kod Crnogorske komercijalne banke ili **535-5335-79** kod Prve banke uplati iznos **depozita** određen tačkom 1 ove Odluke. Podnosilac prijave koji konkuriše za status neprofitnog emitera ne uplaćuje iznos depozita.
  16. Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom mora biti podnešena u zatvorenoj pošiljci s označenim punim nazivom i sjedištem podnosioca prijave i naznakom: **"Ne otvarati – Prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje"**. Prilikom kompletiranja prijave na konkurs sa pratećom dokumentacijom, treba voditi računa da se:
    - 16.1. Prijava na konkurs (Obrazac 1) podnosi u tri primjerka, od kojih je jedan primjerak original sa pečatom i potpisom odgovornog lica;
    - 16.2. Prateća dokumentacija (član 11 Pravilnika) podnosi u jednom primjerku, uvezana na način koji obezbjeđuje da se nakon predaje prijave ne mogu dodavati ni oduzimati listovi;
    - 16.3. Projekat studijske tehnike tj. tehnička dokumentacija (član 12 Pravilnika) mora biti veličine formata A4, ovjerena potpisima i pečatima ovlašćenog lica podnosioca prijave, odgovornog projektanta i vršioca stručne kontrole projekta podnosioca prijave za izradu tehničke dokumentacije. Može biti podnesen odvojeno od ostale prateće dokumentacije iz člana 11 Pravilnika ali mora biti uvezan na način da se nakon njegove ovjere ne mogu dodavati ni oduzimati listovi.
  17. Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, **zaključno sa 12.03.2018. godine** do 15:00 sati neposredno predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu:
    - Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9
    - 81000 Podgorica
    - Crna Gora.
  18. Savjet Agencije za elektronske medije (u daljem tekstu: Savjet Agencije) će zaključkom odbaciti:
    - svaku nepotpunu prijavu na javni konkurs, kao i prijavu kada su podaci navedeni u njoj ili oni koji se podnose uz prijavu na javni konkurs nepotpuni ili netačni;
    - svaku neblagovremenu prijavu na javni konkurs;
    - svaku prijavu podnosioca koji emutuje program u vrijeme raspisivanja javnog konkursa, a koji do dana podnošenja prijave na javni konkurs nije izmirio finansijske obaveze prema Agenciji nastale po bilo kom osnovu;
    - prijave lica koji saglasno Zakonu o elektronskim medijima ne mogu ostvariti pravo na izdavanje odobrenja za emitovanje.
  19. Savjet Agencije će, u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na konkurs, objaviti na veb sajtu Agencije spisak podnosilaca prijave čije su prijave potpune i podnijete u predviđenom roku.
  20. Savjet Agencije će u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave na konkurs donijeti odluku o dodjeli prava na emitovanje, na osnovu kriterijuma za odlučivanje iz tač. 5. i 6. ove Odluke i Metodologije bodovanja prijave na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa.
  21. Savjet Agencije neće dodijeliti prava na emitovanje posredstvom radio-difuznih frekvencija ukoliko utvrdi da bi se izdavanjem odobrenja ostvarila nedozvoljena medijska koncentracija u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.
  22. Za dodjelu prava na emitovanje radijskog programa na frekvencijama iz tačke 1 ove Odluke pod rednim brojevima od 1 do 5, prednost će, saglasno članu 108 Zakona, imati emiteri koji koriste navedene frekvencije u vrijeme raspisivanja ovog javnog konkursa, uz ispunjenost uslova iz konkursa.
  23. Imajući u vidu postupanje imaoca odobrenja iz tačke 22 ove Odluke, u periodu važenja odobrenja, Agencija će, pod uslovom da ispune sve zakonom i javnim konkursom propisane uslove, odobriti produženje odobrenja.
  24. Lica koja ostvare pravo na emitovanje radijskih programa posredstvom frekvencije pod rednim brojem 4 iz tačke 1 ove Odluke mogu istu koristiti od 1. maja 2018. godine, dok se frekvencije pod rednim brojevima 1,2,3 i 5 iz tačke 1 ove Odluke mogu koristiti od 24. jula 2018. godine.
  25. U slučaju da se na javni konkurs za frekvencije iz tačke 1 ove Odluke pod rednim brojem 6 prijavi lice zainteresovano za sticanje statusa neprofitnog emitera i dodjelu prava na emitovanje ili lokalni javni emiter koji ima interes da emituje program posredstvom radio-difuznih frekvencija koje su predmet javnog konkursa izvan granica jedinice lokalne samouprave koja je njegov osnivač, prednost za dodjelu prava na emitovanje opšteg

- radijskog programa imaju lokalni javni emiteri, a zatim podnosioci prijava za sticanje statusa neprofitnog emitera.
26. U slučaju dodjele prava na emitovanje posredstvom radio-difuznih frekvencija, uslovi vezani za strukturu programa i druge programske obaveze koje podnosilac prijave navede u prijavi na javni konkurs, postaju obavezujući i sastavni dio odobrenja za emitovanje.
  27. Za podnosioca prijave koji emituje radijski program, a učestvuje na javnom konkursu, uslovi vezani za strukturu programa i druge programske obaveze koje navede u prijavi na javni konkurs, postaju obavezujući za cjelokupnu mrežu koju koristi.
  28. Ukoliko lokalni javni emiter zbog korišćenja ovih radio-difuznih frekvencija ostvari zonu servisa veću od zone servisa definisane dodijeljenim radio-difuznim frekvencijama za jedinicu lokalne samouprave koja mu je osnivač, plaća godišnju naknadu u skladu sa Pravilnikom o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga.
  29. Podnosiocu prijave koji nije ostvario pravo na emitovanje programa po raspisanom javnom konkursu uplaćeni depozit se vraća u roku od sedam dana od dana donošenja odluke po konkursu.
  30. Ukoliko podnosilac prijave koji je na ovom javnom konkursu ostvario pravo na emitovanje na određenoj frekvenciji, istu ne počne da koristi u zakonom predviđenom roku ili prije isteka tog roka podnese obavještenje da odustaje od njenog korišćenja, Savjet Agencije će tu frekvenciju dodijeliti sljedećem podnosiocu prijave za tu frekvenciju sa najvećim brojem ostvarenih bodova.
  31. Period važenja odobrenja za emitovanje na frekvencijama koje su predmet ovog konkursa je 15 godina.
  32. Tehnički uslovi za proizvodnju i emitovanje radio-difuznih signala moraju biti u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i Pravilnikom o posebnim tehničkim, prostornim i kadrovskim uslovima za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa ("Sl.list CG", br. 33/11).
  33. Pitanja u vezi ove Odluke mogu se uputiti Savjetu Agencije poštom, faksom ili elektronskom poštom (fax: +382 20 201 430, e-mail: [sard@ardcg.org](mailto:sard@ardcg.org)) najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka za podnošenje prijava.
  34. Ova Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore" i dana 08.02.2018. god. na veb sajtu Agencije ([www.ardcg.org](http://www.ardcg.org)) i u dnevnom listu „Pobjeda“.
  35. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na veb sajtu Agencije ([www.ardcg.org](http://www.ardcg.org)).

Broj: 01 - 199  
Podgorica, 07.02.2018. godine

**Savjet Agencije za elektronske medije**  
Predsjednik Savjeta,  
**Ranko Vujović, s.r.**

### 133.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, člana 45 stav 4 i člana 51 stav 2 Zakona o vazдушnom saobraćaju ("Službeni list CG", br. 30/12 i 30/17), uz prethodnu saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, donijela je

## **PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O STANDARDIMA I KRITERIJUMIMA ZA NESMETANU UPOTREBU OPERATIVNIH POVRŠINA, OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME NA AERODROMU**

### Član 1

U Pravilniku o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu („Službeni list CG“, br. 29/14, 56/15 i 19/17) u Prilogu 8 naziv i tačka 8.3 mijenjaju se i glase:

„8.3) Smanjenje opasnosti od udara divljih životinja (wildlife)

8.3.1) Prisustvo divljih životinja na aerodromu ili u njegovoj neposrednoj okolini predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost vazdušnih operacija.

8.3.2) Divlje životinje koje predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost vazdušnih operacija, iz podtačke 8.3.1 ove tačke, su prvenstveno ptice i sve druge životinje na aerodromu ili njegovoj okolini koje mogu da prouzrokuju ozbiljnu opasnost za sigurnost vazdušnog saobraćaja.

8.3.3) U cilju sprječavanja opasnosti, iz podtačke 8.3.2 ove tačke, operator aerodroma je dužan da:

- procjenjuje opasnost od divljih životinja na aerodromu i u njegovoj okolini;
- utvrđuje načine i procedure za smanjenje rizika na najniži nivo, od sudara divljih životinja i vazduhoplova na aerodromu;
- obavještava organ državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora, lokalnu upravu i Agenciju o pokazateljima procjene rizika od divljih životinja u okolini aerodroma i uslovima koji bi mogli prouzrokovati opasnost od divljih životinja;
- uspostavi procedure evidentiranja sudara divljih životinja i vazduhoplova u području aerodroma kao i da o tim događajima obavještava Agenciju;
- uspostavi, primjenjuje i ažurira Program za upravljanje rizicima od uticaja divljih životinja (Wildlife Risk Management Programme);
- odredi lice zaduženo za sprovođenje i razvoj Programa za upravljanje rizicima od uticaja divljih životinja (Wildlife Risk Management Programme);
- obezbijedi dovoljan broj radno angažovanih lica za obavljanje poslova smanjenja opasnosti od udara divljih životinja;
- odredi programe obuke za lica angažovana na poslovima smanjenja opasnosti od udara divljih životinja;
- odredi način održavanja opreme koja se koristi u cilju smanjenja opasnosti od udara divljih životinja;
- održava i redovno vodi evidenciju o aktivnostima divljih životinja u području aerodroma, koja treba da sadrži sljedeće informacije: broj, vrstu i lokaciju uočenih



divljih životinja, kao i akcije koje su preduzete u cilju rastjerivanja divljih životinja i rezultate sprovedenih akcija, i

- u postupcima evaluacije Programa za upravljanje rizicima od uticaja divljih životinja (Wildlife Risk Management Programme) angažuje stručna i kompetentna lica.

8.3.4) Procjena rizika od divljih životinja treba da:

- bude zasnovana na stručnom istraživanju koje sprovode stručnjaci iz oblasti biologije i saobraćaja kao i iz drugih oblasti ako to zahtijevaju karakteristike divljih životinja i okruženja aerodroma;

- obuhvati divlje životinje na prostoru koji se nalazi unutar kružnice radijusa 13 km sa centrom postavljenim u referentnoj tački aerodroma;

- sadrži mjere za smanjenje opasnosti od udara divljih životinja sa predlogom načina i procedura za stalno smanjivanje rizika sudara vazduhoplova i divljih životinja;

- bude pripremljena u skladu sa bližim uslovima iz tačke D.8.23 Dodatka 8 ovog pravilnika.

8.3.5) Program za upravljanje rizicima od uticaja divljih životinja (Wildlife Risk Management Programme) treba da:

- na proaktivan način uspostavi sve načine i procedure za stalno smanjivanje rizika sudara vazduhoplova i divljih životinja koje su predložene procjenom rizika iz tačke 8.3.4;

- uspostavi procedure za sprečavanje kretanja i boravka divljih životinja na području aerodroma kao i da u skladu sa zakonom obezbijedi uklanjanje divljih životinja sa područja aerodroma na efikasan način, vodeći računa da je cilj takvog postupanja sprečavanje ugrožavanja sigurnosti ljudi i imovine ili otklanjanje opasnosti po život ljudi ili imovinu;

- definiše postupke praćenja i evidencije prisutnosti divljih životinja, obavještavanje o procjeni rizika od divljih životinja u okolini aerodroma i o uslovima koji bi mogli prouzrokovati opasnosti od divljih životinja, kao i postupke periodične evaluacije procjene rizika i mjera koje se sprovode na i oko aerodroma.“

## Član 2

U Dodatku 8, poslije tačke D.8.22 dodaje se nova tačka koja glasi:

„D.8.23 Procjena rizika od divljih životinja

D.8.23.1 Procjena rizika od divljih životinja treba da sadrži:

- procjenu rizika korišćenjem podataka o broju udara za svaku vrstu divlje životinje, kao i podatke o prisustvu tih vrsta, broju pojedinačnih vrsta i njihovoj biologiji sa periodičnim ažuriranjem tačnosti podataka;

- učestalost i procjenu broja udara za svaku vrstu divlje životinje i ozbiljnost štete koja proizilazi iz tih udara;

- predloži, na osnovu stručnog mišljenja, ciljane mjere i aktivnosti prema vrstama divljih životinja, koje su prisutne u najvećem broju i koje nanose najveću štetu;

- predloži opremu, sredstva i način njihove upotrebe u cilju smanjenja opasnosti od udara divljih životinja;

- definisanu metodologiju procjene rizika sa navedenim referencama;

- način uređenja prostora u slučaju da postojeći dovodi do povećene opasnosti od sudara vazduhoplova sa divljim životinjama; i

- postojeće pravne okvire za implementaciju Programa za upravljanje rizicima od uticaja divljih životinja (Wildlife Risk Management Programme), spisak nadležnih organa i učesnika u sprovođenju navedenog programa i predlog mjera nadležnim organima.“

### Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/2-2601/3-17

Podgorica, 05.02.2018. godine

Direktor,  
**Dragan Đurović, s.r**

**134.**

Na osnovu člana 55 stav 1, a u vezi sa članom 56 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG", br. 39/11, 66/12 i 34/14), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara 2018. godine, donijela je

**RJEŠENJE**  
**O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA**  
**DIREKTORATA ZA GRAĐEVINARSTVO U**  
**MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

Danilu Gvozdenuviću, generalnom direktoru Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, prestaje mandat, na lični zahtjev.

Broj: 07-263/3

Podgorica, 1. februara 2018. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**135.**

Na osnovu člana 45a stav 1 Zakona o državnoj upravi („Službeni list RCG", broj 38/03 i „Službeni list CG", br. 22/08, 42/11 i 54/16), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara 2018. godine, donijela je

**RJEŠENJE**  
**O ODREĐIVANJU V.D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA**  
**GRAĐEVINARSTVO U**  
**MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

Za v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, određuje se Tatjana Vujošević, dipl. ing. građevinarstva, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-266/3

Podgorica, 1. februara 2018. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**136.**

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi („Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) i člana 6 stav 1 Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore („Službeni list CG“, br. 44/13 i 27/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara 2018. godine, donijela je

**RJEŠENJE**  
**O IMENOVANJU POSLOVNOG DIREKTORA JU**  
**CENTAR SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE**

Za poslovnog direktora JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore, imenuje se mr Nenad Šoškić, vajar, dosadašnji poslovni direktor ove javne ustanove.

Broj: 07-302/3

Podgorica, 1. februara 2018. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**137.**

Na osnovu člana 3 Odluke o obrazovanju Fonda za obeštećenje („Službeni list RCG“, broj 57/04), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara 2018. godine, donijela je

**RJEŠENJE**  
**O IMENOVANJU DIREKTORICE FONDA ZA OBEŠTEĆENJE**

Za direktoricu Fonda za obeštećenje, imenuje se Đordina Lakić, diplomirani pravnik, dosadašnja direktorica ovog fonda.

Broj: 07-352/3

Podgorica, 1. februara 2018. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**138.**

Na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08 i 14/17) i člana 3 Odluke o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte ("Službeni list CG", br. 83/09 i 4/11), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara 2018. godine, donijela je

**RJEŠENJE**  
**O RAZRJEŠENJU ČLANA SAVJETA ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE**  
**PROJEKTE**

Razrješava se Velimir Mijušković dužnosti člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, zbog prestanka funkcije predsjednika Privredne komore Crne Gore.

Broj: 07-355/3

Podgorica, 1. februara 2018. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**

**139.**

Na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08 i 14/17) i člana 3 Odluke o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte ("Službeni list CG", br. 83/09 i 4/11), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara 2018. godine, donijela je

**RJEŠENJE**  
**O IMENOVANJU ČLANA SAVJETA ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE**  
**PROJEKTE**

Za člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, imenuje se Vlastimir Golubović, predsjednik Privredne komore Crne Gore.

Broj: 07-355/4

Podgorica, 1. februara 2018. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**Duško Marković, s.r.**



**140.**

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u tekstu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore PAM CG (“Službeni list Crne Gore” 86/2017) potkrale greške, pa se daje

**ISPRAVKA**  
**ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA NVO**  
**ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE**  
**PAM CG**

U članu 1, stav 6 dodaje se: “U članu 27, briše se stav2.”

U članu 1, stav 6, posle riječi “od 300 do 500 eura imaju 5 glasova”, treba da stoji “od 500 do 1000 eura imaju 10 glasova”.

Broj: 12

Podgorica, 05.02.2018. godine

Izvršni director,  
**Vasilije Raičević, s.r.**